WIKIPEDIA

Lingua banjar

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua banjar** (*Bahasa/Basa Banjar*, en jawi: بهاس بنجر) é unha lingua austronesia empregada polo pobo banjar de Kalimantan Meridional, Indonesia. Como moitos dos membros do pobo banjar son mercaderes itinerantes, espallan a súa lingua por tódolos lugares de Indonesia ós que viaxan. O banjar pódese considerar unha lingua franca, especialmente na illa de Borneo, xa que se emprega en tres das catro provincias de Borneo: Borneo do Sur, Borneo do Leste e Borneo Central, agás en Borneo do Oeste, onde o malaio é máis popular.

O banjar considérase un malaio local, pero non é particularmente achegado a ningunha outra lingua malaia.[1] Divídese en dous grandes dialectos, o da parte alta do río (Banjar Hulu) e o da parte baixa (Bajar Kuala). Pódense atopar as principais diferenzas dos dous dialectos na fonoloxía e o léxico, malia que tamén hai diferenzas lixeiras na sintaxe. O banjar hulu só ten tres vogais, /i/, /u/, i /a/. Cando unha palabra contén algunha vogal diferente a estas tres vogais, a vogal foránea é substituída cunha destas vogais baseándose na proximidade de altura e outras cualidades das vogais. O banjar kuala ten cinco vogais, /a, i, u, e, o/.

Hai un dialecto menor, o bukit, que ten un código ISO separado.

Banjar ***Bahaşa Banjar*** بهاس بنجر	
Falado en:	Indonesia, Malaisia
Rexións:	Kalimantan do sur
Total de falantes:	3,5 millóns (censo de 2000)
Familia:	Austronesia Malaio-polinesio Malaio-polinesio nuclear Malaio-sumbawan Malaio **Banjar**
Escrita:	Árabe
Regulado por:	Dewan Bahasa dan Pustaka Majlis Bahasa Brunei–Indonesia–Malaysia
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	--
ISO 639-2:	---
ISO 639-3:	`bjn (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=bjn)`

Notas

1. "*Austronesian Basic Vocabulary Database*". Arquivado dende o orixinal o 28 de setembro de 2011. Consultado o 18 de abril de 2017.

Véxase tamén

Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua banjar***

Ligazóns externas

- Buku pertama berbahasa banjar (https://web.archive.org/web/20141218114650/http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/10061/buku-pertama-berbahasa-banjar.html) *(en indonesio)*
- Pencipta kamus dan tata bahasa Banjar (https://web.archive.org/web/20141218093757/http://oase.kompas.com/read/2012/01/18/14091938/Pencipta.Kamus.dan.Tata.Bahasa.Banjar) *(en indonesio)*

- Terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Banjar (https://web.archive.org/web/20121102221200/http://bahasabanjar.net/bahasa-indonesia.html) *(en indonesio)*

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_banjar&oldid=5272604"

A última edición desta páxina foi o 11 de outubro de 2019 ás 12:01.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.